



FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU

(NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE)

***Društvo sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter
"RADIO TELEVIZIJA BUDVA" Budva***

Budva, 15.04.2023. godine

1. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU

Svoju djelatnost Društvo obavlja pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter "RADIO TELEVIZIJA BUDVA" Budva.

Društvo je osnovano Odlukom br. 0101-215/1 Skupštine Opštine Budva, na sjednici od 10. aprila 2012. godine. Prema navedenoj Odluci, Lokalni javni emiter "Radio Televizija Budva" je pravni sledbenik Javnog radio-difuznog servisa "Radio Budva" i Javnog radio-difuznog servisa "Televizija Budva".

Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter "RADIO TELEVIZIJA BUDVA" Budva, registrovano je u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici 02. Septembra 2013. godine pod registarskim brojem 5 - 0670809/001 i matičnim brojem 02005492. Poslednja promjena podataka u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici izvršena je 09. decembra 2021. godine, registracijom promjene podataka, pod registarskim brojem 5 - 0670809/06.

Društvo obavlja privrednu djelatnost sa sledećim registracionim oznakama:

Pun naziv firme: Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter "RADIO TELEVIZIJA BUDVA" Budva;

Vrsta pravnog lica: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU;

Mjesto: Budva;

Adresa: Ul. Jadranski put bb;

Šifra osnovne djelatnosti: 6020;

Naziv osnovne djelatnosti: Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa;

Matični broj: 02005492;

Poreski identifikacioni broj: 02005492;

PDV Registracioni broj: 81/31-00228-8;

Oznaka i broj rješenja u Centralnom registru privrednih subjekata: 50670809

Osnivač i 100% vlasnik Društva je Opština Budva.

Društvo ima dvije poslovne i organizacione jedinice: "Radio Budva" i "Televizija Budva" i osnovnu djelatnost obavlja na dvije lokacije. Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa obavlja se u budvanskom Starom gradu, u ulici Petra I Petrovića 3, a proizvodnja i emitovanje radio programa, kao i rad stručnih službi preduzeća odvija se u zgradi BSP-a, u Ulici 13. Jul b.b (Jadranski put b.b).

Radio Budva obavlja djelatnost lokalnog javnog emitera na osnovu Odobrenja za emitovanje radijskog programa na FM platformi koje je izdala Agencija za elektronske medije 04.03.2013. godine, na osnovu Zakona o elektronskim medijima (Sl.List Crne Gora br.46/10; br.40/11, br.53/11, br.6/13). Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) izdala je odobrenja za korišćenje radio-frekvencija Radio Budve, i to: za frekvenciju 98,7 MHz odobrenje izdato 25.02.2014. godine (broj odobrenja 0506-886/5) za frekvenciju 106,0 MHz odobrenje izdato 25.02.2014. godine (broj odobrenja 0506-886/6), i za Linkovsku vezu Spas – Velji Grad odobrenje izdato 25.05.2019. godine (broj odobrenja 0506-1735/2).

Televizija Budva je, kao lokalni javni servis, ranije takođe imala Odobrenje Agencije za elektronske medije Crne Gore (posljednje je izdato takođe 03.04.2013. godine), međutim,

nakon što je juna 2019. godine Crna Gora Zakonom o oslobađanju frekventnog spektra ukinula analogno emitovanje televizijskog (zemaljskog) signala), TV Budva je prešla na digitalno emitovanje televizijskog signala u okviru digitalnog multipleksa Radio-difuznog centra Crne Gore. Tada je prestala potreba za izdavanjem odobrenja za emitovanje TV kanala od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore.

Prosječan broj zaposlenih u Društvu za godinu koja se završava 31.12.2022. je 55 (2021. - 55 zaposlenih).

Prema podacima koji su registrovani u CRPS-u, na dan objavljivanja ovih finansijskih iskaza, tj. na dan 31.03.2023. godine, Članovi Savjeta i Direktor Društva čine lica čija su imena prikazana u pregledu koji slijedi:

Ime i prezime	Pozicija
G-dja Nada Purić (od 06.09.2022)	Predsjednik Savjeta (Od 2.11.2022)
G-dja Dragana Tomović (od 12.07.2021)	Član Savjeta (Predsjednik do 2.11.2022)
G-dja Andrea Medin (od 12.07.2021)	Član Savjeta
G-dja Stanka Stanojević (od 06.09.2022)	Član Savjeta
G-din Stojanović Marko (od 06.09.2022)	Član Savjeta
G-din Rade Tabaš	Izvršni direktor

Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih iskaza su:

1. Rade Tabaš, direktor
2. Valentina Asanović

Finansijsko računovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Glavna knjiga finansijskog računovodstva vodi se u Društvu i odgovara načelima urednog knjigovodstva.

U skladu sa članom 5. Zakona o računovodstvu ("Službeni list CG", br.52/16), Društvo je razvrstano u malo pravno lice. Obaveza za vršenje revizije finansijskih iskaza za javne emitere propisana je u čl.80 Zakona o elektronskim medijima.

Dodatne informacije o registraciji Društva

Kao što je naprijed navedeno Društvo je osnovano na osnovu Odluke Skupštine opštine Budva dana 10.04.2012. godine. U Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici (CRPS), dana 02.09.2013. godine, ovo Društvo je registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Prema osnivačkom aktu Društvo je pravni sledbenik dva pravna subjekta "Radio Budva" i "Televizija Budva", i nastavlja sa korišćenjem imovine ovih pravnih prethodnika.

Pravni prethodnik "Radio Budva", kao javno preduzeće brisan je 02.09.2013. godine iz CRPS, tj. na dan registrovanja osnivanja Društva.

Registracioni brojevi pravnog prethodnika "Radio Budva", dodjeljeni su Društvu i to:

- ✓ matični broj 02005492 Rješenjem CRPS –a o registrowanju osnivanja, 02.09.2013;
- ✓ PIB - 02005492 i PDV br.81/31-00228-8, Rješenjem Poreske uprave od 10.09.2013.

Pored toga, na dan registrowanja osnivanja Društva, imovina, obaveze i kapital evidentirani u poslovnim knjigama pravnog prethodnika "Radio Budva" preneseni su u početni bilans i poslovne knjige Društva.

Drugi pravni prethodnik "Televizija Budva", nije brisan iz CRPS-a i još uvijek ima status aktivnog pravnog subjekta koji je registrowan u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici sa sledećim registracionim oznakama i podacima:

- ✓ **registarski broj:** 5-0055043, sa poslednjom promjenom 10 od 25.02.2009.;
- ✓ **matični broj:** 02290715;
- ✓ **osnivač:** Skupština opštine Budva;
- ✓ **registrowana lica:** 5 članova savjeta i 3 člana Upravnog odbora koji imaju registrowanu kolektivnu odgovornost, 1 ovlašćeni zastupnik ima registrowanu pojedinačnu odgovornost i 3 lica imaju registrowanu nepoznatu odgovornost.

Osnivač, Opština Budva, je 17.07.2018. godine, donijela Odluku o skraćenom postupku likvidacije Javnog radio-difuznog servisa "Televizija Budva" (Sl.list CG - opštinski propisi, br.26/18 od 25.07.2018). Do dana ovog izvještaja, zbog pravnih prepreka, postupak dobrovoljne likvidacije nije završen.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA

2.1. Osnove za sastavljanje finansijskih iskaza

2.1.1. Izjava o usaglašenosti

Finansijski iskazi Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list CG", br.145/21) i drugim računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

2.1.2. Uticaj i primjena novih i revidiranih MSFI i MRS

Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu MRS odnosno MSFI koji su bili implementirani na dan 1. januara 2019. godine i na njima zasnovanim propisima o računovodstvu Crne Gore.

Na osnovu Zakona o računovodstvu, Društvo je u obavezi da sastavlja finansijske iskaze po MRS - Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno po MSFI - Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, koje je objavio IASB - Odbor za međunarodne računovodstvene standarde i utvrdio i objavio organ državne uprave nadležan za poslove finansija, odnosno pravno lice kojem je povjereno vršenje tih poslova, koje je od odgovarajućeg organa IFAC- Međunarodna federacija računovođa, dobilo pravo na prevod i objavljivanje. Nadležno pravno lice kome su povjereni poslovi računovodstva u navedenom smislu je Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Do datuma sastavljanja finansijskih iskaza za 2022. godinu izvršen je prevod i objavljivanje zvaničnih tekstova MRS/MSFI koji su na snazi za računovodstvene periode koji počinju 01.

januara 2019. godine ili kasnije, ne uključujući izmjene koje još nisu stupile na snagu. Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, kao nadležno pravno lice, 12.07.2022. godine izdao je obavještenje u kome je navedeno da od prevedenih i zvaničnih tekstova MSFI u Crnoj Gori, MSFI 16-Lizing i MSFI 14-Regulisana vremenska razgraničenja se primjenjuje od 01.01.2021. godine, zvanična primjena MSFI 9 (za privredu) i MSFI 15 se odlaže, kao i da je dozvoljena ranija primjena MRS/MSFI čija se zvanična primjena odlaže.

Rukovodstvo Društva analizira promjene u važećim Standardima i tumačenjima, kao i novousvojene Standarde i tumačenja izdata nakon 01. januara 2019. godine, i nakon ustanovljavanja Standarda i tumačenja koji su relevantni za Društvo, ima namjeru da iste primjeni u sastavljanju finansijskih izvještaja nakon što oni budu obavezni za primjenu u Crnoj Gori. Rukovodstvo Društva je izabralo da ne usvoji ove nove Standarde i izmjene postojećih Standarda i primjeni Standarde na način kako je to navedeno u obavještenju Instituta sertifikovanih računovođa od 12.07.2022. godine. Rukovodstvo predviđa da usvajanje ovih novih Standarda i izmjena postojećih Standarda neće imati materijalan uticaj na finansijske izvještaje Društva u periodu inicijalne primjene.

S obzirom na naprijed navedeno i na činjenicu da pojedina zakonska i podzakonska regulativa propisuje računovodstvene postupke koji u pojedinim slučajevima odstupaju od zahtjeva MSFI, računovodstveni propisi u Crnoj Gori mogu odstupati od zahtjeva MSFI, što može imati uticaj na realnost i objektivnost priloženih finansijskih iskaza. Shodno tome, priloženi finansijski iskazi se ne mogu smatrati finansijskim iskazima sastavljenim u potpunoj saglasnosti sa MSFI na način kako je to definisano odredbama MRS 1 "Prezentacija finansijskih izvještaja".

2.2. Prezentacija finansijskih iskaza

Finansijski iskazi su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica (Sl.list CG br. 11/20 od 06.03.2020., br.139/21 od 29.12.2021, 13/22 od 04.02.2022. i 139/22 od 16.12.2022.).

Finansijski iskazi Društva su iskazani u eurima (EUR), osim ukoliko nije drugačije navedeno. Euro predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Crnoj Gori i to je istovremeno i funkcionalna valuta Društva.

Uporedni podaci prikazani su u EUR-ima na dan 31. decembar 2021. godine. U prikazu podataka obezbjeđena je uporedivost na svakoj bilansnoj poziciji.

2.3. Računovodstveni metod

Finansijski iskazi su sastavljeni po metodi istorijskog troška (prvobitne nabavne vrijednosti), osim ukoliko MSFI ne zahtevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u računovodstvenim politikama.

2.4. Promjene u računovodstvenim politikama

Računovodstvene politike date u nastavku Društvo konzistentno primjenjuje u svim periodima prezentiranim u ovim finansijskim iskazima.

3. NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE DRUŠTVA

3.1 Pravila procjenjivanja – osnovne pretpostavke

Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja.

Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promjenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.

Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

3.2 Priznavanje elemenata finansijskih iskaza

Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrijednost ili cijenu koštanja ili vrijednost koja može da se pouzdano izmjeri.

Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti može pouzdano izmjeriti.

Prihod se priznaje u bilansu uspjeha kada je povećanje ekonomskih koristi povezano sa povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje se mogu pouzdano izmjeriti, odnosno da priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja obaveza.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmjeri, odnosno da priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem sredstava.

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe koncept očuvanja kapitala. Očuvanje kapitala mjeri se nominalnim monetarnim jedinicama – EUR. Po ovom konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku

perioda, nakon uključivanja bilo kakvih raspodjela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine.

3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u EUR po referentnom deviznom kursu koji objavljuje Centralna banka Crne Gore, a koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u EUR po referentnom deviznom kursu koji objavljuje Centralna banka Crne Gore za taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentirane su u korist ili na teret bilansa uspjeha.

Srednji kurs važnijih stranih valuta, na dan bilansa, izražen u EUR je bio sledeći:

	Važi za	31.12.2022.	31.12.2021.
AMERICKI DOLAR	1 USD	0,9376	0,8823
SVAJCARSKI FRANAK	1 CHF	1,0155	0,9650
FUNTA STERLINGA	1 GBP	1,1274	1,1915

3.4 NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL

Neuplaćeni upisani kapital procenjuje se u visini ugovorenog nenaplaćenog iznosa. Ako je upisani kapital u stranoj valuti na dan bilansa vrednuje se po srednjem kursu.

3.5 NEMATERIJALNA ULAGANJA

Nematerijalna ulaganja se priznaju samo kada je vjerovatno da će od tog ulaganja priticati ekonomske koristi i kada je nabavna vrijednost ulaganja pouzdano mjerljiva, a obuhvataju se: ulaganja u razvoj, koncesije, patenti, licence, nematerijalni troškovi, ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu (u okviru kojih su troškovi zakupa, pravo korišćenja državnog zemljišta), kao i kupovinom stečeni goodwill.

Nematerijalna ulaganja, vrednuju se u skladu sa MRS 38 – Nematerijalna ulaganja. Početno priznavanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrijednosti (paragraf 74 MRS 38).

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se proporcionalnom metodom. Za nematerijalna ulaganja sa neograničenim vijekom trajanja ne obračunava se amortizacija. Obračun amortizacije počinje od dana u odnosu na dan kojem je nematerijalno ulaganje raspoloživo za upotrebu. Metod amortizacije i korisni vijek se procjenjuju na kraju svakog izvještajnog perioda i kada je to potrebno vrši se njihova korekcija.

3.6 NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Ova imovina obuhvata zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, ostala sredstva (knjige u biblioteci, djela likovnih umetnika, spomenike kulturne i istorijske) i nekretnine,

postrojenja i oprema u pripremi, avanse date za njihovu nabavku i ulaganje na tuđim nekretninama i postrojenjima. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrijednosti.

Ukoliko knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne vrijednosti, u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procjena se vrši po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist revalorizacije rezerve. Negativni efekti procjene smanjuju revalorizacionu rezervu, a ako revalorizaciona rezerva ne postoji, negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.

Građevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog vijeka.

Amortizacija nekretnina postrojenja i opreme se obračunava na nabavnu odnosno procjenjenu, poštenu vrijednost na početku godine kao i na nekretnine, postrojenja i opremu stavljen u upotrebu u toku godine, primjenom proporcionalnog metoda u toku procjenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava uz primjenu odgovarajućih stopa.

Društvo primjenjuje sljedeće stope amortizacije:

Nekretnine postrojenja i oprema	Korisni vijek trajanja	Stope amortizacije
1	2	3
Oprema		
- oprema za vršenje djelatnosti	2-5	2-50%
- računarska i druga kancelarijska oprema	2-5	20-50%
- oprema za ptt saobraćaj mob.telefoniju	4-5	20-25%
- oprema za ptt saobraćaj mob.telefoniju	5-8	12.5-20%

Amortizacione stope se mogu revidirati radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali namjeravani vijek njihovog korišćenja.

Sredstva se isknjižavaju iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstava (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u bilansu uspjeha odgovarajućeg perioda.

3.7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja obuhvataju: učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica, učešća u kapitalu drugih pravnih lica, dugoročne hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju, dugoročni krediti u zavisnim, povezanim i drugim pravnim licima, dugoročni krediti u zemlji i inostranstvu, hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja i ostali dugoročni plasmani.

3.7.1. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica

Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica se inicijalno vrednuje po nabavnoj vrijednosti, a na dan bilansiranja po tržišnoj vrijednosti ukoliko se ista može utvrditi na berzi hartija od vrijednosti, a efekat usklađivanja se uključuje u kapital (kao nerealizovani dobitci-gubici) sve do otuđenja kada se ista uključuje u bilans uspjeha kao dobitak – gubitak.

3.7.2. Dugoročni krediti i dugoročna potraživanja

Dugoročni krediti u zemlji predstavljaju finansijske kredite odobrene i date drugim pravnim licima za period duži od jedne godine i sa ugovorenom kamatnom stopom.

- U okviru dugoročnih potraživanja iskazuju se:
- Potraživanja od zavisnih, povezanih i ostalih pravnih lica
- Potraživanja od zaposlenih
- Ostala potraživanja sa rokom dospeljeća dužim od 12 mjeseci nakon datuma bilansiranja. U suprotnom, ukoliko je period kraći od 12 mjeseci, klasifikuju se kao kratkoročna potraživanja.

3.8. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

Odložena poreska sredstva kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 – Porez na dobit, a evidentiraju u korist odloženih poreskih prihoda.

3.9. ZALIHE

3.9.1. Zalihe materijala, rezervnih djelova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe

Zalihe materijala, rezervnih djelova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove nabavke. Neto fakturna vrijednost je fakturna vrijednost umanjena za popuste i rabate. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih djelova, sitnog inventara vrši se po prosječnoj nabavnoj cijeni. Obračun izlaza, prodaje zaliha robe, vrši se po metodi prosječne cijene.

Ako je vladajuća nabavna cijena zaliha materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe niža od knjigovodstvene nabavne cijene, zalihe se vrednuju po neto prodajnoj cijeni, a razlika se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.

Zalihe materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrijednost, kao i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima otpisuju se na teret rashoda perioda.

3.9.2. Dati avansi za zalihe i usluge

Dati avansi za zalihe i usluge obuhvataju avanse date za nabavku materijala, robe i usluga, zaduženjem ovog računa u korist računa sa kojeg je izvršeno plaćanje avansa. Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da realizuje sve dospjele iznose datih avansa prema ugovorenim uslovima, vrši se ispravka vrijednosti datih avansa.

3.10. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca, potraživanja iz specifičnih poslova, druga potraživanja, potraživanja za više plaćen porez na dobit i potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost.

3.10.1. Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca obuhvataju potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, usluga i robe. Ova potraživanja se raščlanjuju na kupce matična i zavisna pravna lica, kupce ostala

povezana pravna lica, kupce u zemlji i kupce u inostranstvu, a u skladu sa računovodstvenom regulativom.

3.10.2. Potraživanja iz specifičnih poslova

Potraživanja iz specifičnih poslova obuhvataju potraživanja od izvoznika, po osnovu uvoza za tuđ račun, od komisije i konsignacione prodaje i ostala potraživanja iz specifičnih poslova.

3.10.3. Druga potraživanja

Druga potraživanja obuhvataju potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija i potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa, kao i potraživanja od pravnog prethodnika. Potraživanja od pravnog prethodnika odnose se na potraživanja po osnovu ličnih primanja koja su nastala prije 02.09.2013. godine kod pravnih prethodnika, a isplaćena su nakon navedenog datuma, tj. Nakon registrovanja Društva u CRPS.

3.10.4. Potraživanja za više plaćen porez na dobit

Potraživanja za više plaćen porez na dobit obuhvataju potraživanja po osnovu više plaćenog poreza na dobit.

3.10.5 Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost

Potraživanja po osnovu PDV-a obuhvataju razliku između prethodnog poreza i iznosa poreza na dodatu vrijednost iskazanu u izlaznim fakturama Društva pod uslovom da plaćeni porez na dodatu vrijednost nije kompenziran sa naplaćenim porezom na dodatu vrijednost.

3.11. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Kratkoročni finansijski plasmani obuhvataju kratkoročne kredite (kratkoročni krediti matičnim i povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite ostalim povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite u zemlji, kratkoročne kredite u inostranstvu i dio dugoročnih kredita koji dospeva za naplatu naredne godine), hartije od vrijednosti koje dospjevaju za naplatu do godinu dana, hartije od vrijednosti kojima se trguje i ostale kratkoročne finansijske plasmane. Kratkoročni krediti i hartije od vrijednosti u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Hartije od vrijednosti uključene na listu kotacije berze efekata, vrednuju se po berzanskoj cijeni na dan bilansa. Pozitivni efekti promjene cijene hartije od vrijednosti evidentiraju se u korist finansijskih prihoda, a negativni na teret finansijskih rashoda.

Kratkoročni finansijski plasmani od dužnika u stečaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za 365 dana od dana dospjeća indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

3.12. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI

Gotovina na računima i u blagajni obuhvata neposredno unovčive hartije od vrijednosti (ove hartije od vrijednosti zamjenjuju gotovinu u platnom prometu, čekovi, na primjer), gotovinu na poslovnom računu u domaćoj valuti, gotovinu na poslovnom računu u stranoj valuti, izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu u blagajni u domaćoj ili stranoj valuti.

Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda, a negativne na teret finansijskih rashoda.

3.13. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO

Stalna sredstva namjenjena prodaji i sredstva poslovanja koje je obustavljeno su nekretnine, postrojenja i oprema koja se drže radi prodaje, a vrednuju se po nižem od sledeća dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer, poštenoj, vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje.

Sredstva poslovanja koje se obustavlja su nematerijalna sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema djela društva čije se poslovanje obustavlja. Ova sredstva se vrednuju po sadašnjoj (neotpisanoj) vrijednosti.

Ako početna vrijednost ovih sredstava ne odgovara tržišnoj cijeni umanjenoj za troškove prodaje vrši se procjenjivanje po fer vrijednosti. Pozitivni efekti su prihodi od usklađivanja vrijednosti, a negativni efekti procjene su rashodi po osnovu obezvređenja. (paragraf 18,19 i 23 MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja).

3.14. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Aktivna vremenska razgraničenja obuhvataju unaprijed plaćene troškove (troškovi koji se odnose na budući obračunski period), potraživanja za nefakturisani prihod, razgraničene troškove po osnovu obaveza (unaprijed obračunate kamate, na primjer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja.

3.15. KAPITAL

Kapital obuhvata: osnovni kapital, ostali osnovni kapital, emisionu premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve, nerealizovane dobitke po osnovu hartija od vrijednosti, neraspoređenu neto dobit ranijih ili tekuće godine i upisani neuplaćeni kapital.

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti.

Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine su ispravka vrijednosti kapitala, a gubitak iznad vrijednosti kapitala je razlika između ukupnog gubitka i kapitala.

U okviru revalorizacione rezerve i nerealizovanih dobitaka i gubitaka iskazuju se efekti promjena poštene (fer) vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja, učešća u kapitalu u stranoj valuti i drugih finansijskih instrumenata čiji se efekti promjena poštene (fer) vrijednosti u skladu sa MSFI iskazuju u okviru nerealizovanih dobitaka i gubitaka, kao i drugih nerealizovanih dobitaka i gubitaka koji se iskazuju u okviru Drugih stavki rezultata povezanih sa kapitalom.

Revalorizaciona rezerva se smanjuje:

- u korist neraspoređene dobiti ranijih godina kada se sredstvo od koga potiče revalorizaciona rezerva u potpunosti amortizuje ili proda po cijeni iznad sadašnje

vrijednosti, i/ili kada se sredstvo koristi, za iznos koji odgovara razlici između amortizacije zasnovane na revalorizovanoj knjigovodstvenoj vrijednosti sredstva i amortizacije zasnovane na prvobitnoj nabavnoj vrijednosti sredstva.

- za iznos gubitka prodatog sredstva od koga potiče revalorizaciona rezerva do visine revalorizacione rezerve.

3.16. DUGOROČNA REZERVISANJA

Dugoročna rezervisanja predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama, a odnose se na:

- rezervisanja za troškove u garantnom roku,
- rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava,
- rezervisanja za troškove restrukturiranja,
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, i
- ostala rezervisanja za vjerovatne troškove (sudske troškove).

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

3.17. DUGOROČNE OBAVEZE

Dugoročne obaveze obuhvataju obaveze po dugoročnim kreditima i dugoročne obaveze po finansijskom lizingu. Dugoročne obaveze iskazuju se u nominalnoj neisplaćenoj vrijednosti, a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po kursu ugovorenom sa kreditorom. Dugoročne obaveze sa valutnom klauzulom vrednuju se takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.

3.18. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

Odložene poreske obaveze kvantifikuju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 - Porez na dobit, a evidentiraju se na teret poreskih rashoda perioda.

3.19. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHOD I PRIMLJENE DONACIJE

Dugoročni odloženi prihod i primljene donacije obuhvataju primljene donacije i državna davanja u slučaju kada se od države dobijaju uslovi koji tek treba da se ispune, a u skladu sa MRS 20 i ostalim relevantnim MSFI.

Državno davanje se priznaje na sistematskoj osnovi u bilansu uspjeha tokom perioda u kojima Društvo priznaje kao rashod povezane troškove koje treba pokriti iz tog davanja. Stoga se davanje priznaje u bilansu uspjeha u istom periodu kao i relevantni rashod. Davanja povezana sa sredstvima koja se amortizuju, Društvo priznaje u bilansu uspjeha tokom perioda i u srazmjeri sa priznavanjem troškova amortizacije tih sredstava.

3.20. KRATKOROČNA REZERVISANJA

Kratkoročna rezervisanja predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz tekućeg poslovanja koji će se pojaviti u narednoj godini, a odnose se na:

- rezervisanja za neiskorišćene naknade za godišnje odmore i
- rezervisanja za druge naknade i beneficije koji će se pojaviti u narednoj godini, kao što je preraspodjela radnog vremena.

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena kratkoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

3.21. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Kratkoročne finansijske obaveze obuhvataju kratkoročne obaveze sa rokom dospelja do godinu dana i dio dugoročnih obaveza koji dospjeva za plaćanje u narednoj godini. Kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se u nominalnoj vrijednosti, a obaveze u stranoj valuti i sa valutnom klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po ugovorenom kursu sa kreditorom.

3.22. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije, dobavljače, izdate mjenice i čekove povjeriocima i obaveze iz specifičnih poslova. Ove obaveze se raščlanjuju na obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima, obaveze prema ostalim povezanim licima, obaveze u zemlji, obaveze u inostranstvu, a u skladu sa računovodstvenom regulativom.

Obaveze iz poslovanja se evidentiraju u momentu nastanka dužniko - povjerilačkog odnosa, iskazuju se u neplaćenom iznosu, a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu na dan bilansa.

3.23. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

3.23.1. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada

Obaveze po osnovu zarada i naknada obuhvataju neto zarade i naknade zarade, kao i naknade zarada koja se refundiraju i poreze i doprinose po navedenim osnovama na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

3.23.2. Druge obaveze

Druge obaveze obuhvataju obaveze za kamate, troškove finansiranja, dividende, za učešće u dobitku, obaveze prema zaposlenima, članovima upravnog i nadzornog odbora, obaveze prema fizičkim licima za naknade prema ugovorima i ostale obaveze.

3.24. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda obuhvataju obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, obaveze za akcizu, obaveze za poreze, carine i druge dažbine, obaveze za doprinose na teret troškova i ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine.

3.25. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT

Obaveze po osnovu poreza na dobit obuhvataju neplaćeni porez na dobit koji je utvrđen u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.

3.26. OBAVEZE PO OSNOVU STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO

Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno obuhvataju se obaveze u skladu sa MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i poslovanja koje prestaje.

3.27. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju unaprijed obračunate troškove, obračunate naplaćene prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove nabavke, odložene prihode i primljene donacije.

3.28. PRIHODI

Prihodi su bruto prilivi ekonomskih koristi u određenom periodu, koji se ostvaruju iz redovnih aktivnosti Društva, kada ovi prilivi dovode do povećanja njegovog kapitala, osim onih povećanja koji se odnose na unose vlasnika u kapital. Pod prilivom se podrazumjeva i neto priliv ekonomske koristi nastao prodajom materijala i stalnih sredstava (dobici).

3.28.1. Prihodi od prodaje

Prihodi od prodaje se formiraju na principu fakturisane realizacije. Prihodi se priznaju kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda. Prihodi koji se priznaju u Iskazu o ukupnom rezultatu obuhvataju prihode koji su propisani Zakonom o elektronskim medijima Crne Gore.

Prihodi od prodaje evidentiraju se nakon pružanja usluga kupcima u skladu sa ugovorenim uslovima prodaje, na osnovu marketinških i drugih usluga. Prihodi od prodaje iskazani su po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i porez na dodatu vrijednost.

3.28.2. Prihodi od aktiviranja učinaka

Prihodi od aktiviranja učinaka obuhvataju prihode po osnovu upotrebe robe, proizvoda i usluga za nematerijalna ulaganja, za osnovna sredstva, za materijal, i za sopstveni transport nabavke materijala i robe i drugo.

3.28.3. Ostali prihodi iz redovnog poslovanja

Ostali prihodi iz redovnog poslovanja obuhvataju prihode od dotacija, regresa, kompenzacija, povraćaja dažbina po osnovu prodate robe i učinaka, prihodi od donacija, zakupa, članarina i tantijema.

Vrijednost sredstava dobijenih kroz donacije se inicijalno evidentira kao razgraničeni prihod u okviru obaveza u bilansu stanja, koji se umanjuje u korist bilansa uspjeha, u periodu kada se na teret bilansa uspjeha evidentiraju troškovi vezani za korišćenje sredstava primljenih iz donacija. Donacije primljene u novcu, koje pokrivaju jedan obračunski period i namjena im je da pokriju troškove Društva nastale u tom periodu, odnosno namjenjene su za povećanje prihoda, odmah se priznaju kao prihodi.

U skladu sa Zakonom o elektronskim medijima Društvo ostvaruje pravo na finansiranje od Opštine Budve, na osnovu Ugovora o pružanju javnih usluga. Društvo je sa Opštinom Budva zaključilo Ugovor o pružanju javnih usluga u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2023. godine. Navedenim Ugovorom utvrđena su sredstva za 2022. godinu u iznosu od 985.000 EUR za finansiranje programskih obaveza i sadržaja.

3.28.4 Ostali prihodi iz poslovanja

Ostali prihodi iz poslovanja obuhvataju dobitke po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulaganja, dobitke od prodaje bioloških sredstava, dobitke po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu, dobitke od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, viškove, prihode po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, prihode od smanjenja obaveza, prihode od ukidanja dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi.

3.28.5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine

Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine obuhvataju pozitivne efekte promjene poštene (fer) vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, bioloških sredstava i zaliha do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva po osnovu vrijednosnog usklađivanja, kao i drugih ukidanja ispravki vrijednosti po osnovu vrijednosnog usklađivanja u skladu sa MRS 16, MRS 38, MRS 36, MRS 9 i drugim relevantnim MSFI i računovodstvenom politikom.

3.28.6. Finansijske prihode

Finansijske prihode čine finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica, prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika, od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi.

3.29. RASHODI

Rashodi su smanjenje ekonomske koristi tokom obračunskog perioda u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obaveza, što dovodi do smanjenja kapitala, izuzev smanjenja koja su povezana sa raspodjelom učesnicima u kapitalu (podjela dividendi). Svi rashodi se priznaju nezavisno od plaćanja. Priznati rashodi se povezuju sa prihodima u poslovnom rezultatu obračunskog perioda.

Društvo ima uspostavljenu računovodstvenu evidenciju o trošenju budžetskih sredstva. Po principu "segmenata poslovanja", Društvo je ustanovilo dva segmenta: komercijalne

audiovizuelne usluge i javne usluge. Ovi segmenti su ujedno i jedinice koje generišu gotovinu.

Ako dokument za knjiženje pruža dovoljno informacija, direktni troškovi se odmah, prilikom knjiženja, raspodjeljuju po odgovarajućim segmentima, dok se indirektni troškovi raspodjeljuju po već određenim ključevima za distribuciju (npr. fiksni procenti ili drugi indikatori itd).

3.29.1. Poslovni rashodi

Poslovne rashode čine: nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja i nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata).

Poslovni rashodi se priznaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali, nezavisno od plaćanja.

3.29.2. Ostali rashodi

Ostale rashode čine gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja, gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu pravnih lica, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja i ostali nepomenuti rashodi.

3.29.3. Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine

Rashodi po osnovu usklađivanja imovine iskazuju se negativni efekti vrijednosnih usklađivanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, zaliha, hartija od vrijednosti i potraživanja.

3.29.4. Finansijski rashodi

Finansijske rashode čine finansijski rashodi iz odnosa matičnih i zavisnih pravnih lica, rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

3.30. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO

Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno je razlika između prodajne vrijednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti.

3.31. POREZ NA DOBIT

3.31.1 Tekući porez

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011, 14/2012, 61/2013, 55/2016 i 146/2021). Stopa poreza na dobit je progresivna i iznosi:

- do 100.000,00 EUR iznosi 9%;
- od 100.000,01 EUR do 1.500.000,00 EUR: 9.000,00 +12% na iznos preko 100.000,00;
- preko 1.500.000,01: 177.000,00 EUR +15% na iznos preko 1.500.000,01 EUR.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u iskazu o ukupnom rezultatu uz usklađivanje prihoda i rashoda u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Kapitalni gubici mogu se prebijati sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini. Ako se i poslije izvršenog prebijanja sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini pojavi kapitalni gubitak, poreski obveznik može prenijeti kapitalni gubitak na račun budućih kapitalnih dobitaka u narednih pet godina. Poreski propisi Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanj enje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

3.31.2 Odloženi porez

Odloženi porez na dobit obračunava se korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i obaveza u finansijskim izvještajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju oporezive dobiti. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u mjeri u kojoj je vjerovatno da će oporezivi dobiti biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika.

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.

3.32. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE

Sastavljanje finansijskih iskaza zahtjeva od rukovodstva Društva da vrši i utvrđuje pretpostavke koje mogu da imaju efekte na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjanja potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih iskaza, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih iskaza.

Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtjevaju vršenje procjene i donošenje pretpostavki predstavljene su u daljem tekstu:

3.32.1. Korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme

Društvo procjenjuje preostali vijek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake poslovne godine. Procjena korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Ukoliko se sadašnja procjena razlikuje od prethodnih procjena, promjene u poslovnom okruženju Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 – „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške“. Ove procjene mogu da imaju značajne efekte na knjigovodstvene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznose amortizacije tekućeg obračunskog perioda.

3.32.2. Umanjenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvenih vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine i procjenjuje da li postoje indikacije za umanjenje vrijednosti nekog sredstva. Prilikom procjenjivanja umanjenja vrijednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne generišu nezavisno, dodjeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne promjene u dodjeljivanju jedinici koja generiše novac ili u vremenu novčnih tokova mogu da utiču na knjigovodstvene vrijednosti odnosno imovine.

3.32.3. Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja je izvršena na osnovu procjenjenih gubitaka usled nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze u roku koji prelazi rok tolerancije naplativosti potraživanja. Procjena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobosti kupaca i promjenama u postojećim uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i očekivanoj budućoj naplati. Promjene u uslovima poslovanja, djelatnosti ili okolnostima vezanim za određene kupce, mogu da imaju za posledice korekciju ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja objelodanjene u priloženim finansijskim izvještajima.

3.32.4. Sudski sporovi

Prilikom odmjeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja izloženosti potencijalnim obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstva, Društvo donosi određene procjene. Ove procjene su neophodne radi utvrđivanja vjerovatnoće nastanka negativnih ishoda i određivanja iznosa neophodnog za konačno sudsko poravnanje. Usled inherentne neizvjesnosti u postupku procjenjivanja, stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka incijalno utvrđenih procjenom. Zbog toga se procjene koriguju kada Društvo dođe do novih informacija, uglavnom uz podršku internih stručnih službi ili spoljnih savjetnika. Izmjene procjene mogu da u značajnoj mjeri utiču na buduće poslovne rezultate.

4. OBJELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE ISKAZE

4.1 NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL

R.br.	Opis	31.12.2022. (EUR)	31.12.2021. (EUR)
1.	Upisani neuplaćeni kapital po bilansu otvaranja:	1	1
2.	Povećanje	-	-
3.	Smanjenje	-	-
Upisani neuplaćeni kapital – ukupno (1+2-3)		1	1

Na ovoj bilansnoj poziciji Društvo je iskazalo kapital koji je 02.09.2013. godine Rješenjem CRPS o registrowanju osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter "Radio televizija Budva" Budva, registrovan u iznosu od 1 EUR, a koji prema dostupnim informacijama nije evidentiran kao uplaćen od strane osnivača Opštine Budva, niti je iznos upisanog osnivačkog kapitala naveden u osnivačkim aktima Društva (Napomena 4.6).

4.2 NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

EUR

OPIS	Audio i video oprema iz Državne pomoći	Oprema za vršenja djelatnosti	Računarska i druga kancelarijska oprema	Oprema za PTT Saobraćaj i mob.tel.	Transportna sredstva	Ostale nekretn. postrojenja i oprema	Ukupno
Nabavna vrijednost na početku godine	199.885	69.892	62.261	2.829	24.013	400	359.281
Povećanje:	-	2.390	11.968	-	-	-	14.358
Nabavka, aktiviranje i prenos		2.390	11.968	-	-	-	14.358
Nabavna vrijednost na kraju godine	199.885	72.282	74.229	2.829	24.013	400	373.638
Kumulirana ispravka na početku godine	114.929	68.876	56.676	2.829	15.543	-	258.853
Povećanje:	39.977	1.163	4.164	-	1.210	-	46.514
Amortizacija	39.977	1.163	4.164	-	1.210	-	46.514
Stanje na kraju godine	154.906	70.039	60.840	2.829	16.753	-	305.367
Neto sadašnja vrijednost:							
31.12.2022. godine	44.979	2.244	13.389	-	7.260	400	68.272
Neto sadašnja vrijednost:							
31.12.2021. godine	84.956	1.017	5.586	-	8.470	400	100.428

Na dan bilansa, Društvo je iskazalo vrijednost postrojenja i opreme po neto knjigovodstvenoj vrijednosti od 68.272 EUR (2021. godine, 100.428 EUR).

Imovina iskazana u poslovnim knjigama nalazi se u vlasništvu Društva, a odnosi se na opremu za vršenje djelatnosti, kancelarijsku opremu, vozila i umjetnička djela. Pored toga Društvo koristi opremu koja nije evidentirana u poslovnim knjigama, a koja je u potpunosti amortizovana i pripadala je pravnom prethodniku Televiziji Budva. U okviru redovnog godišnjeg popisa imovine iskazane u poslovnim knjigama, Društvo vrši fizički popis cjelokupne navedene amortizovane opreme pravnog prethodnika TV Budva.

Društvo u svojim bilansima na dan 31.12.2022. godine ne iskazuje nekretnine. Poslovni prostori koje Društvo koristi kao kancelarijski prostor, kao i prostor za emitovanje radijskog i televizijskog programa koji se u kontinuitetu koriste radi ostvarivanja prihoda, nisu u vlasništvu Društva.

Prema dostupnim podacima iz katastra nepokretnosti:

- ✓ Kancelarijski prostor i prostor za emitovanje radijskog programa (KO Budva LN 2707- parcela 2057/1) nalazi se u "Zgradi BSP", u svojini je Društva za konsalting i inženjering "Budva Sv Stefan Petrovac" DOO Budva i na katastarskoj parceli 2057/1 su upisani brojni tereti i ograničenja. Jedan od osnivača DOO "Budva Sv Stefan Petrovac" je Opština Budva sa 60% udjela;
- ✓ Prostor za emitovanje televizijskog programa u Starom gradu u Budvi, nalazi se u objektu koji je evidentiran u KO Budva LN 332- parcela 2858. Na ovoj nepokretnosti Opština Budva ima upisano pravo korišćenja;
- ✓ Emisioni objekat na Zavali, nalazi se na zemljištu koje se vodi u KO Budva LN br.13, kao svojina Crne Gore i pravom raspolaganja Opštine Budva.

Društvo je prethodnih godina više puta upućivalo zahtjev Opštini Budva za regulisanje načina i uslova gore navedenih prostora koje koristi radi ostvarivanja prihoda, međutim, do datuma sačinjavanja ovog izvještaja Društvo nije sa osnivačem, Opštinom Budva, regulisalo način i uslove korišćenja objekata evidentiranih u LN br.13 KO Budva, LN br.332- parcela 2858 KO Budva, kao ni sa privrednim društvom "Budva Sv Stefan Petrovac" d.o.o. Budva za objekat evidentiran u LN KO Budva LN 2707 - parcela 2057/1.

Povećanja nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu nabavki

U toku 2022. godine nabavljena je oprema koja je početno priznata po nabavnoj vrijednosti od 14.358 EUR (2021. godine, 6.172 EUR).

Nabavke u 2022. godini se odnose na sledeće:

Nabavljeno sredstvo	Datum nabavke	Kom	Nabavna vrijednost (EUR)
1	2	3	4
TV GRUNDIG 55 GFU 7800 B	01.02.2022.	1	479
Workstation CPU Intel Core i9-11900F Max Turbo	04.04.2022.	1	2.390
Računar CPU IntelCore™ 4MB DDR R.8GB	04.04.2022.	8	5.952
Rač. CPU IntelCore™ 4MB DDR R.8GB sa Zvučnom Karticom	04.04.2022.	2	2.550
Notebook FullHd 15,6" Platinum Gray	04.04.2022.	1	590
Sto RF1073DT 120/+50/*80*75 ceramic	06.10.2022.	1	579
Ugaona garnitura PANAREA alikante	25.10.2022.	1	1.818
UKUPNO			14.358

Smanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu rashoda

U 2022. godini nije bilo predloga za rashodovanjem opreme.

4.3 KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

R.br.	O p i s	31.12.2022. (EUR)	31.12.2021. (EUR)
1.	Kratkoročna potraživanja od kupaca	20.863	24.944
2.	Potraživanja od ostalih povezanih lica	626	853
3.	Ostala potraživanja	348.159	346.666
UKUPNO KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA:		369.648	372.463

4.3.1 Kratkoročna potraživanja od kupaca

R.br.	O p i s	31.12.2022. (EUR)	31.12.2021. (EUR)
1.	Potraživanja od kupaca u zemlji	32.785	35.866
2.	Ispravka vrijednosti potraž.od kupaca u zemlji	11.922	11.922
3.	Potraživanja od kupaca iz inostranstva	0	1.000
POTRAŽIVANJA OD KUPACA (1+2-3+4), (AOP 032)		20.863	24.944

U okviru kratkoročnih potraživanja Društvo je iskazalo Potraživanja od kupaca za izvršene usluge u ukupnom iznosu od 32.785 EUR (2021. godine, 35.866 EUR) i to:

R.br.	Naziv partnera	31.12. 2022. (EUR)	Struktura u %
1.	DF - MI ILI ON (NOVA)	3.115	9,50
2.	CAPITAL CAR D.O.O.	1.876	5,72
3.	PARMA GRIL BAŠTA	1.746	5,33
4.	SAVA OSIGURANJE A.D.	1.657	5,05
5.	MERCATOR CG D.O.O	1.547	4,72
6.	MILO BOŽOVIĆ - BUDVA NA PRVOM MJESTU	1.452	4,43
7.	MEGAPROMET D.O.O.	1.380	4,21
8.	RADIO "ANTENA M"	1.265	3,86
9.	ANG CRNA GORA D.O.O.	1.250	3,81
10.	UNIVERSAL MEDIA D.O.O.	1.150	3,51
11.	DRVOMONT D.O.O.	880	2,68
12.	Ostali kupci	15.467	47,18
UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA (1 do 12)		32.785	100%

U skladu sa Zakonom i Standardima finansijskog izvještavanja, za svako potraživanje Društvo vrši procjenu izvjesnosti naplate, pojedinačno (napomena 3.32.3), te pravi ispravku vrijednosti za većinu sumnjivih potraživanja starijih od dvije godine. Na osnovu savjesne analize, te u skladu sa naplatom do dana izrade godišnjeg računa, procijenjeno je da u 2022. godini nema salda za koje bi bilo opravdano izvršiti indirektni otpis potraživanja.

Za sva potraživanja starija od 365 dana, osim ukupnog iznosa od 1.498 EUR za osam kupaca za koje je procijenjena visoka izvjesnost naplate, izvršene su ispravke vrijednosti potraživanja.

U nastavku je prikazano stanje ispravljenih potraživanja od kupaca na dan bilansa u iznosu od 11.922 EUR (2021. godine, 11.922 EUR):

	Naziv partnera	31.decembar 2022. (EUR)	Struktura %
1.	DF - MI ILI ON (NOVA)	3.115	26%
2.	Mercator CG d.o.o.	1.547	13%
3.	SAVA OSIGURANJE A.D.	1.427	12%
4.	ANG CRNA GORA DOO	1.250	10%
5.	MK PROMET D.O.O.	717	6%
6.	MESOPROMET D.O.O.	625	5%
7.	ELA D.O.O.	357	3%
8.	LANGUST D.O.O.	327	3%
9.	NISANI D.O.O.	310	3%
10.	TOP PC D.O.O.	275	2%
11.	LEAF D.O.O.	246	2%
12.	Ostali kupci	1.727	14%
UKUPNO ISPRAVLJENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA (1 do 12)		11.922	100%

Do dana ovog izvještaja Društvo je potvrdilo 76% potraživanja od kupaca.

4.3.2 Potraživanja od ostalih povezanih lica

Na kraju poslovne godine specifikacija potraživanja od povezanih pravnih lica izgleda kako slijedi:

R.br.	Naziv partnera	31.12. 2022. (EUR)
1.	MEDITERANSKI SPORTSKI CENTAR D.O.O.	73
2.	MEDITERAN REKLAME D.O.O.	98
3.	KOMUNALNO D.O.O.	268
4.	PARKING SERVIS BUDVA D.O.O.	89
5.	AKADEMIJA ZNANJA D.O.O.	98
UKUPNO POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH PRAVNIH LICA		626

4.3.3 Ostala potraživanja

R.br.	O p i s	31.12.2022.	31.12.2021.
1.	Druga potraživanja od Opštine Budva	84.165	84.165
2.	Ostala potraživanja	262.802	261.815
3.	Potraživanja za PDV kredit	1.192	686
	Ukupno ostala potraživanja (AOP 035)	348.159	346.666

Druga potraživanja od Opštine Budva odnose se na potraživanja od osnivača za programske sadržaje iz prethodnog perioda u iznosu od 84.165 EUR. Saldo ovih potraživanja nepromjenjen je od 31.12.2015. godine kada je, na zahtjev osnivača, izmjenjena računovodstvena politika u evidentiranju obaveze utvrđene Ugovorom o finansiranju programskih sadržaja. Do tada Društvo je priznavalo potraživanja od Opštine Budva u iznosu koji je predviđen Odlukom o Budžetu, a nakon toga u iznosu koji je primljen za dati period (Napomena 4.11). Saldo potraživanja je kumulativa neizmirenih obaveza za sredstva opredjeljenja budžetom do kraja budžetske 2014. godine. Zbog neizvjesnosti naplate ovih sredstava, a u svrhu objektivne procjene odnosa obaveza i potraživanja, 2015. godine isti iznos evidentiran je na pasivnim vremenskim razgraničenjima kao "obračunati prihodi budućeg perioda" (Napomena 4.10).

Na dan bilansa Društvo je u okviru kratkoročnih potraživanja iskazalo **Ostala druga potraživanja** u iznosu od 262.802 EUR (2021. godine, 261.815 EUR), a odnose se na:

- ✓ Potraživanja koje su nastale prije 02.09.2013. godine u Televiziji Budva, a isplaćeni su sa računa Društva nakon navedenog datuma, tj. nakon datuma registrovanja Društva u CRPS-u, a po osnovu: ugovora o djelu u iznosu od 41.752 EUR i zarade zaposlenih u iznosu od 200.354 EUR;
- ✓ Društvo je prema sopstvenim osnivačkim aktima iz 2013. godine, pravni sledbenik "Televizija Budva" DOO Budva, iako u javnom registru privrednih subjekata u Crnoj Gori "Televizija Budva" DOO Budva ima status aktivnog pravnog subjekta. Zbog

navedenog, i činjenice da još uvijek nije završen postupak dobrovoljne likvidacije "Televizija Budva" DOO Budva, Društvo isplaćene obaveze ovog pravnog subjekta u svojim poslovnim knjigama po navedenom osnovu priznaje kao potraživanja u ukupnom iznosu od 242.106 EUR;

- ✓ potraživanja od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju invalidnih lica u iznosu od 14.584 EUR (2021. godine, 14.584 EUR);
- ✓ potraživanja od Centra za socijalni rad u iznosu od 3.097 EUR (2021.god, 5.123 EUR);
- ✓ potraživanje od Fonda za zdravstveno osiguranje 3.015 EUR (2021. godine, 0 EUR).

Potraživanja za PDV iznose 1.192 EUR (2021. godine, 686 EUR), a odnosi se na u razliku nastalu po osnovu više priznatog prethodnog poreza u ulaznim fakturama i iznosa poreza na dodatu vrijednost iskazanog u izlaznim fakturama.

U skladu sa poslovnom politikom, Društvo fakturiše usluge sa rokom plaćanja od 15 dana. Starosna struktura potraživanja na dan 31. decembra 2022. i 2021. godine predstavljena je na sledeći način:

Starost potraživanja po pozicijama	Potraživanja do 365 dana starosti	Potraživanja starija od godinu dana	Ispravka vrijednosti potraživanja	Ukupno 5=(2+3-4)
1	2	3	4	5
Potraž.od ostalih povezanih pravnih lica	537	89	0	626
Potraživanja od kupaca u zemlji	19.455	13.332	11.922	20.865
Potraživanja od osnivača	0	84.165	0	84.165
Potraživanja iz specifičnih poslova	6.112	256.691	0	262.803
Druga potraživanja	1.192	0	0	1.192
UKUPNO POTRAŽIVANJA:	27.296	354.277	11.922	369.651

Na dan bilansa Društvo je iskazalo potraživanja starija od godinu dana u iznosu od 342.355 EUR (2021. godine, 333.060 EUR), od kojih je 84.165 EUR iskazano i kao obaveza (Napomena 4.10).

Na dospelja nenaplaćena potraživanja Društvo ne vrši obračun zatezne kamate, niti obezbeđuje potraživanja sa nekim od instrumenata obezbeđena hipotekom, bankarskim garancijama ili mjenicama.

4.4 GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI

O p i s	31.12.2022.	31.12. 2021.
1. Poslovni račun	127.459	77.525
2. Devizni poslovni račun	0	5
3. Blagajna	4	26
4. Ostala novčana sredstva	1	1
UKUPNO (1 do 4)	127.464	77.558

Na dan 31.12.2022. godine Društvo je iskazalo novčana sredstva u iznosu od 127.464 EUR (2021. godine, 77.558 EUR) i to:

Novčana sredstva na transakcionim računima kod sledećih banaka:

NLB Banka AD Podgorica, račun 530-52626-51, u iznosu od 127.397,80 EUR i

Lovćen banke AD Podgorica, račun 565-11000-67, u iznosu od 60,70 EUR.

Na deviznom računu kod NLB Banke AD Podgorica nema sredstava na stanju (2021. godine, 5,01 EUR).

U blagajni na dan 31.12.2022.godine evidentirana su sredstva u iznosu od 4,08 EUR (2021. godine, 26,47 EUR).

Na poziciji ostalih novčanih sredstava evidentiran je iznos od 1,26 EUR, po osnovu Visa kartice kod Komercijalne banke AD Budva.

Na dan 31.12.2022. godine Društvo je usaglasilo stanje novčanih sredstava sa bankama.

4.5 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

4.5.1 Aktivna vremenska razgraničenja

O p i s	31.12.2022.	31.12.2021.
1. Unapred plaćeni troškovi	22.558	20.358
2. Razgraničeni neto negativni efekti prinudne naplate	47.494	47.494
3. Ostala aktivna vremenska razgraničenja	564	514
UKUPNO (1 do 3)	70.617	68.366

Društvo je u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentiralo isplaćene obaveze za pravnog sledbenika "Televiziju Budva" DOO Budva u iznosu od 68.366 EUR (2021. godine, 68.366 EUR i to za:

- ✓ Plaćene troškove koji se odnose na obaveze prema dobavljačima "Televizije Budva", u iznosu od 22.558 EUR (2021. godine, 20.358 EUR). Struktura unaprijed plaćenih troškova data je u sledećem pregledu:

	O p i s	31.12.2022.	Struktura %
1	PAM CG	9.115	40,41%
2	Crnogorski telekom A.D.	3.295	14,61%
3	Cobra sistem d.o.o.	3.239	14,36%
4	Cabling d.o.o. Budva	2.672	11,85%
5	Komunalno d.o.o. Budva	2.201	9,76%
6	Min@-infomont. DOO	1.415	6,27%
7	Ostali dobavljači	621	2,75%
	UKUPNO UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI DOBAVLJAČIMA (1 do 7)	22.558	100%

- ✓ Plaćene troškove koji se odnose na obaveze prema članovima Savjeta "Televizije Budva" u iznosu od 47.494 EUR (2021. godine, 47.494 EUR). Navedene obaveze naplaćene su od Društva putem prinudne naplate tokom 2013 i 2014. godine;
- ✓ Ostala aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 564 EUR (2021. godine, 514 EUR);

4.5.2 Odloženi poreski efekti

Uslijed činjenice da je neotpisana vrijednost stalne imovine u poreske svrhe (OA obrazac 31.12.2022; 79.444,15 EUR) veća od neotpisane vrijednosti u glavnoj knjizi društva (stalna imovina osim umjetnina ima vrijednost 67.871,86 EUR – napomena broj 4.2), kod primjene standarda MRS 12 - Računovodstveni tretman poreza na dobit, došlo je do ukidanja odložene poreske obaveze koja je na 31.12.2021. godine iznosila 834,39 EUR, i izvršeno dodatno knjiženje za razliku potencijalnog sredstva u iznosu od 1.041,51 EUR. U skladu sa MRS-12, te na osnovu Zakona o porezu na dobit, ovaj podatak predstavlja iznos poreza na dobit koji će biti umanjen u budućem periodu.

Kretanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza dato je u narednoj tabeli:

Stanje 1. januara 2021.	EUR
Odložena poreska obaveza	2.270
Efekat na iskaz o ukupnom rezultatu za 2021.	1.436
Stanje 31. decembra 2021.	
Odložena poreska obaveza	834
Efekat na iskaz o ukupnom rezultatu za 2022.	1.876
Stanje 31. decembra 2022.	
Odloženo poresko sredstvo	1.042

4.6 KAPITAL

O p i s	31.12. 2022. (EUR)	31.12.2021. (EUR)
1. Osnovni kapital	83.620	83.620
I. Svega osnovni kapital (1)	83.620	83.620
II. Neuplaćeni upisani kapital	1	1
2. Neraspoređena dobit ranijih godina (AOP 112)	543.044	423.726
3. Neraspoređena dobit tekuće godine (AOP 113)	98.664	119.318
III. Svega neraspoređena dobit (2+3)	641.708	543.044
4. Gubitak do visine kapitala ranijih godina (AOP 114)	344.249	344.249
5. Gubitak do visine kapitala tekuće godine	0	0
IV. Svega gubitak do visine kapitala (4+%)	344.249	344.249
KAPITAL (I+II+III-IV) ; (AOP 101)	381.080	282.416

Promjene kapitala u toku tekuće godine:

4.6.1 Osnovni kapital

	Osnovni kapital (EUR)	Svega osnovni kapital (EUR)
Stanje na početku godine	83.621	83.621
Povećanje u toku godine	0	0
Smanjenje u toku godine	0	0
Stanje 31.12. tekuće godine	83.621	83.621

Osnovni kapital Društva iskazan na dan 31. decembra 2022. godine u iznosu od 83.620 EUR (2021. godine 83.620 EUR) evidentiran je kao državni kapital.

U osnivačkim aktima nije kvantifikovana vrijednost osnovnog kapitala. U Odluci o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalnog javnog emitera "Radio televizija Budva", osnivač je naveo da vrijednost osnivačkog kapitala lokalnog javnog emitera RTB čini vrijednost imovine pravnog prethodnika, Javnog radio-difuznog servisa "Radio Budva" i Javnog radio-difuznog servisa "Televizija Budva", utvrđenog bilansom stanja na dan 31.12.2011. godine. Međutim u Centralnom registru privrednih subjekata registrovan je kapital u iznosu od 1 EUR.

4.6.2 Neraspoređena dobit ranijih godina (EUR)

Stanje na početku godine	543.044
Povećanje:	98.664
a) po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	98.664
Smanjenje:	0
Stanje 31.12. tekuće godine	641.708

4.6.3 Gubitak (EUR)

Stanje na početku godine	344.249
Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine	0
Smanjenje po osnovu otpisa (pokrića)	0
Stanje 31.12. tekuće godine	344.249

4.7 ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

Opis	31.12. 2022. (EUR)	31.12.2021. (EUR)
Odložene poreske obaveze po osnovu (a do c)	-	834
a) revalorizacije obračunate po stopi poreza na dobitak (paragraf 61 i 62 MRS 12)		
b) poslovnih kombinacija (paragraf 66 MRS 12)		
c) po drugim osnovama	-	834

Kretanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza prikazano je u napomeni broj 4.5 Aktivna vremenska razgraničenja.

4.8 DUGOROČNE OBAVEZE

O p i s	31.12.2022. (EUR)	31.12.2021. (EUR)
1. Dugoročni krediti	-	-
2. Ostale dugoročne obaveze	44.979	84.956
DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)	44.979	84.956

Na dan bilansa Društvo je iskazalo dugoročni odloženi prihod u iznosu od 44.979 EUR (2021. godine, 84.956 EUR), a odnose se na Odloženi prihod po osnovu državnih davanja Opštine Budva za nabavku opreme.

Na osnovu "Ugovora o pružanju javnih usluga", br. 01-1228 od 08.05.2018. godine, Opština Budva je iz kapitalnog budžeta nabavila digitalnu opremu za potrebe Društva u 2018. godini u iznosu od 99.928 EUR i u 2019. godini u iznosu od 99.957 EUR.

U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 20-Računovodstvo državnih davanja i objelodanjivanje državne pomoći, Društvo je priznalo ovo državno davanje u vrijednosti nabavljene opreme (Napomena 4.2) i izvršilo prenos odloženog prihoda u korist bilansa uspjeha za iznos obračunate amortizacije u 2022. u iznosu od 39.977 EUR (2021. godine, 39.977 EUR) (Napomena 4.11).

4.9 KRATKOROČNE OBAVEZE

OPIS	31.12.2022. (EUR)	31.12.2021. (EUR)
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije (AOP 132)	8.689	8.689
2. Obaveze prema dobavljačima (AOP 133)	16.590	48.311
3. Obaveze prema ostalim povezanim licima (AOP 136)	64	5.699
4. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratk. obaveze	53.743	55.925
4.1. Ostale kratkoročne obaveze (AOP 139)	41.039	42.470
4.2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda (AOP 140)	0	0
4.3. Obaveze po osnovu poreza na dobit (AOP 141)	12.704	13.455
KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 4) / AOP 129	79.086	118.624

Društvo je na 31. decembar 2022. godine iskazalo kratkoročne obaveze u iznosu od 79.086 EUR (2021. godine, 118.624 EUR) i iste obuhvataju:

4.9.1 Primljeni avansi, depoziti i kaucije

Na dan bilansa, obaveze za primljene avanse iznose 8.689 EUR (isti iznos bio je i na 31.12.2021. godine. U tabelarnom pregledu koji slijedi prikazana je struktura avansa:

	Naziv partnera	31.12.2022. (EUR)	Struktura %
1	MTEL D.O.O.-društvo za komunikaciju	4.192	48.2%
2	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO - BUDVA	1.963	22.6%
3	MEGAPROMET D.O.O. - BUDVA	573	6.6%
4	KURTI SYSTEM MONTENEGRO - ULCINJ	439	5.0%
5	ATENA BOHOR - BUDVA	200	2.3%
6	SPARTA D.O.O. - BUDVA	164	1.9%
7	KOMUNALNO D.O.O. - BUDVA	145	1.7%
8	MODA M S.U.R.	134	1.5%
9	MEDITAS D.O.O.	131	1.5%
10	OSTALI PRIMLJENI Avansi i pretplate	750	8.6%
	UKUPNO (1 do 10)	8.689	100%

Dati avansi odnose se na sredstva koja je Radio Televizija Budva d.o.o. morala uplatiti na ime ranije preuzetih obaveza Televizije Budva d.o.o, iz razloga što je dobavljač uslovio dalje pružanje usluga izmirivanjem obaveza ovog pravnog prethodnika. Sve do izrade zajedničkog bilansa, koji će uslijediti tek nakon formalnog gašenja Televizije Budva d.o.o, ove vrijednosti će biti dio pasive Društva.

4.9.2 Obaveze prema dobavljačima

	Naziv partnera	31.12.2022. (EUR)	31.12.2021. (EUR)
1.	Obaveze prema dobavljačima u zemlji	15.460	47.390
2.	Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	1.130	920
	UKUPNO obaveze prema dobavljačima	16.590	48.310

Obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 15.460 EUR (2021. godine, 47.390 EUR) i njihova struktura, prikazani su u naredom pregledu:

	Naziv partnera	31.12.2022. (EUR)	Struktura %
1.	JUMEDIA MONT D.O.O. - PODGORICA	1.858	12,01%
2.	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD - NIKŠIĆ	1.824	11,80%
3.	ŠAJO HOTEL - BUDVA	1.702	11,01%
4.	PAM CG - PODGORICA	1.605	10,38%
5.	SAVA OSIGURANJE A.D. - PODGORICA	1.037	6,71%
6.	SPIDER-MAX D.O.O. - BUDVA	1.013	6,55%
7.	RADIO-DIFUZIONI CENTAR D.O.O. - PODGORICA	832	5,38%
8.	UNIJA POSLODAVACA CRNE GORE - PODGORICA	660	4,27%
9.	ALBONA D.O.O. - PODGORICA	611	3,95%
10.	MARIJA TRADE D.O.O. - BUDVA	524	3,39%

11.	Ostali dob.u zemlji	3.794	24,54%
	UKUPNO dobavljači u zemlji (1 do 11)	15.460	100%

Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu u iznosu od 1.130 EUR (2021. godine, 920 EUR) i njihova struktura, prikazani su u naredom pregledu:

	Naziv partnera	31.12.2022.	Struktura %
1.	J.P.Novinska Agencija Tanjug – Beograd	500	36,89%
2.	NOVOSADSKI SAJAM – Novi sad	417	9,73%
3.	Media Masters – Sremska Kamenica	110	44,23%
4.	Umbrella d.o.o. - Pančevo	100	8,85%
5.	RTV Novi sad	3	0,31%
	UKUPNO dobavljači (1 do 5)	1.130	100%

4.9.3 Obaveze prema povezanim pravnim licima

Obaveze prema dobavljačima ostalim povezanim licima u iznosu od 64 EUR (2021. godine, 5.699 EUR) i njihova struktura, prikazani su u naredom pregledu:

	Naziv partnera	31.12. 2022. (EUR)	Struktura %
1.	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO - BUDVA	64	100%
	UKUPNO dobavljači (1 do 1)	64	100%

4.9.4 Starosna struktura obaveza iz poslovanja

Starosna struktura obaveza iz poslovanja data je u narednoj tabeli:

EUR

Starost primljenih avansa i obaveza prema dobavljačima u danima	Do 365 dana	Preko godinu dana	Preko dvije godine	Preko tri godine	Ukupno
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)
Primljeni avansi	0	0	0	8.689	8.689
Dobavljači povezana lica	64	0	0	0	64
Dobavljači u zemlji	7.639	0	723	7.099	15.461
Dobavljači u inostranstvu	210	0	0	920	1.130
Ukupno	7.373	0	723	17.248	25.344

Do dana ovog izvještaja Društvo je potvrdilo 89% obaveza prema dobavljačima.

4.9.5 Ostale kratkoročne obaveze

	31.12. 2022. (EUR)	31.12. 2021. (EUR)
1. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	-	377
2. Obaveze prema članovima upravnog odbora	21.358	21.358
3. Obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o djelu	6.650	6.438
4. Ostale obaveze (obustavljene neto zarade, obaveze za članarine i sl.)	13.031	14.297
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 4)	41.039	42.470

U okviru ostalih kratkoročnih obaveza, Društvo je na dan 31.12.2022. godine, iskazalo sledeće obaveze:

- ✓ **Obaveze prema članovima organa upravljanja** u ukupnom iznosu od 21.358 EUR (2021. godine, 21.358 EUR). Ove obaveze odnose se na:
 - a) neto naknade članovima upravnog odbora nastale prije 2013. godine u iznosu od 15.923 EUR (2021. godine, 15.923 EUR);
 - b) neto naknade članovima Savjeta u iznosu od 200 EUR iz 2019 (2021. godine, 200 EUR);
 - c) poreze i doprinose za članove Savjeta i Upravnog odbora u iznosu od 5.235 EUR (2021. godine, 5.235 EUR).
- ✓ **Obaveze po osnovu ugovora o djelu** u iznosu od 6.650 EUR, (2021. godine, 6.438 EUR). Navedene obaveze odnose se na poreze i prireze nastale u prethodnim periodima po osnovu ugovora o djelu.
- ✓ **Ostale obaveze** u iznosu od 13.031 EUR (2021. godine, 14.297 EUR), nastale su u tekućem i prethodnim izvještajnim periodima, a odnose se na: Obaveze za prirez porezu Opštini Budva u iznosu od 10.579 EUR (2021. godine, 10.579) i doprinos savezu sindikata 2.452 (2021. godine, 2.476 EUR). Obaveze po osnovu Doprinosu Privrednoj komori na dan 31.12.2022 iznose 0 EUR, a na dan 2021. godine postojala je neizmirena obaveza iz ranijih perioda u iznosu od 1.226 EUR i doprinos fondu za zapošljavanje 6 (2021. godine, 0).

4.9.6 Obaveze po osnovu poreza na dobit

Stopa poreza na dobit je progresivna i obračunata na način opisan u napomeni 3.31.
Usaglašavanje dobitka prije oporezivanja i poreske osnovice:

Opis	31. decembra 2022. (EUR)	31. decembra 2021. (EUR)
1. Dobit prije oporezivanja	109.492	131.337
2. Troškovi amortizacije iskazani u Bilansu uspjeha	46.514	44.796
3. Troškovi amortizacije koji se priznaju u poreske svrhe	25.671	28.842
4. Novčane kazne i penali	530	0
5. Otpisana sumnjiva potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	0	2.205
Oporeziva dobit (1+2-3+4+5)	130.865	149.495
Poreska osnovica (stopa, napomena 3.31.1)	130.865	149.495
Obračunati porez	12.704	13.455
Tekući porez na dobit	12.704	13.455

Neiskorišćeni poreski krediti

Društvo nema neiskorišćenih poreskih kredita.

4.10 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Opis	31.12.2022.	31.12.2021.
1. Obračunati prihodi budućeg perioda	84.165	84.165
2. Odloženi prihodi i primljene donacije	2.653	2.445
3. Ostala pasivna vremenska razgraničenja	45.081	45.376
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1 do 3)	131.899	131.986

U okviru pasivnih vremenskih razgraničenja, Društvo je iskazalo:

- Razgraničenja po osnovu budžetskih davanja u iznosu od 84.165 EUR (2021. godine, 84.165 EUR) koja se odnose na sredstva za programske aktivnosti koja nisu naplaćena iz prethodnog perioda (Napomena 4.3.2).
- Razgraničeni prihodi u iznosu od 2.653 EUR (2021. godine, 2.445 EUR) po osnovu usluga oglašavanja i reklamiranja koje su fakturisane u 2022. godini, a realizovane (emitovane) u 2023. godini.
- Više iskazane obaveze po osnovu poreza i doprinosa u iznosu od 44.825 EUR (2021. godine, 44.825 EUR) koje su utvrđene prilikom usaglašavanja poreza i doprinosa sa analitičkim evidencijama Poreske uprave prilikom pripreme Protokola o izmirivanju poreskog duga reprogramom.
- Ostala PVR u iznosu od 256 EUR.

4.11 POSLOVNI PRIHODI

Opis	01.01-31.12. 2022. (EUR)	01.01-31.12. 2021. (EUR)
PRIHODI OD PRODAJE (AOP 201)	83.577	67.862
OSTALI PRIHODI (AOP 205)	1.049.098	956.887
OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA (AOP 206)	15.882	33.077
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI:	1.148.557	1.057.826

4.11.1 Prihodi od prodaje usluga

	Opis	01.01-31.12. 2022.	01.01-31.12. 2021.
1.	Prihodi od prodaje usluga Radio Budve	11.677	9.702
2.	Prihodi od prodaje usluga - TV Budva	21.761	15.367
3.	Prihodi od prodaje paketa usluga Radio i Televizija	50.139	42.793
	Ukupno (AOP 201)	83.577	67.862

4.11.2 Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija

	Opis	01.01-31.12. 2022.	01.01-31.12. 2021.
1.	Prihodi iz Budžeta Opštine Budva – uplata na poslovni račun	973.918	890.948
2.	Prihodi iz Budžeta Opštine Budva – nadoknada troškova za Radio difuzni Centar	10.334	4.052
3.	Prihod od donacija - amortizacija opreme po MRS-20	39.977	39.977
4.	Prihodi od donacija Ministarstva kulture	8.100	1.200
5.	Prihodi od zakupnina	16.769	16.510
	Ukupno (AOP 205)	1.049.098	952.687

4.11.3 Ostali nepomenuti prihodi

	Opis	01.01-31.12. 2022.
1.	Prihodi po osnovu refundacija od Centra za socijalni rad	10.583
2.	Prihodi po osnovu refundacija od Fonda za zdravstv.osig.	5.299
	Ukupno (AOP 206)	15.882

4.12 POSLOVNI RASHODI**4.12.1 Troškovi materijala (AOP 209 Iskaza o ukupnom rezultatu)**

O p i s	01.01-31.12. 2022.	01.01-31.12. 2021.
1. Troškovi materijala za izradu	1.848	1.933
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	23.003	14.568
3. Troškovi goriva i energije	23.018	22.047
I Troškovi materijala (1 do 3) – AOP 209	47.869	38.549

Troškovi komunalnih usluga (1.848 EUR) i električne energije (17.848 EUR) odnose se na dvije poslovne lokacije na kojima se odvija proces rada - proizvodnja i emitovanje TV programa u zgradi koja se nalazi u Starom gradu, i prostor za proizvodnju i emitovanje radio programa u kome su smještene i stručne službe RTB, na adresi 13. jul b.b. Na gorivo za službene potrebe utrošeno je 5.170 EUR.

U troškove ostalog (režijskog) materijala ulazi kancelarijski materijal (3.492 EUR) i ostali potrošni materijal (4.562 EUR). Najveći dio troškova kancelarijskog materijala predstavljaju toneri za laserske printere i blanko papir za štampanje. U ostali potrošni materijal spadaju sredstva za čišćenje, papirnata konfekcija, baterije, memorijske kartice i slično. U okviru troškova ostalog materijala, pod stavkom troškova materijala za održavanje osnovnih sredstava (2.302 EUR) ubrajaju se svi kablovi, rezervni djelovi i ostali materijal manje vrijednosti za opravku opreme za vršenje djelatnosti, kao i materijal na tekućem održavanju vozila. Troškovi inventara koji se u cjelosti otpisuje na teret rashoda (12.647 EUR) predstavljaju nosači zvuka i slike, scenski materijal i rekviziti, kao i oprema čija je pojedinačna vrijednost manja od poreski priznatog rashoda za amortizaciju (300 EUR).

4.12.2 Ostali troškovi poslovanja – AOP 210 Iskaza o ukupnom rezultatu

O p i s	01.01-31.12. 2022. (EUR)	01.01-31.12. 2021. (EUR)
1. Troškovi fiksne i mobilne telefonije	5.660	7.014
2. Troškovi usluga na održavanju	9.088	4.354
3. Troškovi reklame i propagande	4.918	3.430
4. Troškovi ostalih usluga	95.800	46.266
a) Troškovi proizvodnih usluga (1 do 4)	115.465	61.064
5. Troškovi neproizvodnih usluga	17.630	15.883
6. Troškovi reprezentacije	7.910	7.536
7. Troškovi premije osiguranja	2.759	2.759
8. Troškovi platnog prometa	1.955	1.913
9. Troškovi doprinosa PK RCG	1.508	1.473
10. Ostali nematerijalni troškovi	37.218	28.309
b) Nematerijalni troškovi (5 do 10)	68.980	57.874
II Ostali troškovi poslovanja (AOP 210)	184.445	118.938

Troškovi proizvodnih usluga, pored troškova rada, predstavljaju najznačajniju rashodnu stavku u Društvu.

Po računima za upotrebu mobilnih telefona (3.526 EUR) troškovi se priznaju do utvrđenog limita. Iznosi veći od priznatih odbijaju se od zarada zaposlenih. Ostatak vrijednosti odnosi se na troškove fiksne telefonije (1.960 EUR), te na ekspediciju pošte (174 EUR).

Najveći iznosi u ovoj grupi troškova u vezi su sa sopstvenom produkcijom i proizvodnjom kvalitetnijeg programa, s obzirom na činjenicu da sve aktivnosti na povećanju gledanosti programa TV Budva, u osnovi imaju emitovanje kvalitetnih filmskih i serijskih sadržaja. Zbog najavljenog poskupljenja, ali i značajnih pogodnosti pri nabavci većeg broja licenciranih neekskluzivnih prava, Društvo je u 2022. godini izvršilo nabavku većeg broja filmova i serija (84.569 EUR). Usluge na proizvodnji programa obuhvataju i troškove agencijskih vijesti (3.600 EUR), a ostali troškovi proizvodnje programa (7.631 EUR) odnose se na organizaciju i realizaciju ljetnjeg programa Televizije Budva.

Reprezentacija (poreski nepriznat trošak) predstavlja trošak nabavke kafe, čajeva, vode i sirupa prirodnih sokova za bife u poslovnim zgradama radija i televizije. Takođe, u ovu grupu troškova spada i jednodnevni izlet za zaposlene, čašćavanje poslovnih partnera, proslave za zaposlene, podjela novogodišnjih paketića djeci zaposlenih..., sve u ukupnom iznosu od 7.910 EUR.

Na visinu *Ostalih nematerijalnih troškova* Društvo ne može uticati, s obzirom na činjenicu da su većinom u pitanju Zakonom propisana davanja. Trošak naknade agenciji za elektronske medije u 2022. godini iznosi 7.135 EUR, naknade radio-difuznom centru za korišćenje repetitora iznosi 10.334 EUR, a davanja agenciji za zaštitu autorskih prava iznose 18.000 EUR. Osim navedenih dažbina, u ovu grupu troškova ulazi i pretplata na službene novine (221 EUR), administrativne i sudske takse (108 EUR), zatim donacije sponzorstva i pomoći (410 EUR), kazne, penali i naknade štete (530 EUR), i ostali nepomenuti nematerijalni troškovi (479 EUR).

4.12.3 Amortizacija

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava na nabavnu vrijednost na početku godine kao i na osnovna sredstva stavljena u upotrebu tokom godine, primjenom proporcionalnog metoda. U skladu sa ovim, sva osnovna sredstva su podijeljena u grupama, a vijek trajanja je utvrđen na osnovu vrste, načina upotrebe i faktora moralnog zastarijevanja pojedinih osnovnih sredstava, kao i specifičnosti osnovne djelatnosti industrije.

Metode i stope amortizacije (ispravke vrijednosti stalne imovine) opisani su u napomeni 3.6, a iznosi pojedinačno u napomeni 4.2.

O p i s	01.01-31.12. 2022.	01.01-31.12. 2021.
1. Troškovi amortizacije	46.514	44.796
2. Troškovi rezervisanja	0	0
III Troškovi amortizacije i rezervisanja (AOP 210a)	46.514	44.796

4.12.4 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Troškove rada čine neto zarade sa obaveznim porezima i doprinosima, naknade po osnovu posebnih ugovora za povremene i privremene poslove saradnika u programu, marketingu, računovodstvu, naknade članovima organa upravljanja i ostale naknade zaposlenima. Tokom 2022. godine nije bilo povećanja bruto zarada zaposlenih, a porast troškova (1 do 2%) u vezi je sa većim brojem ostvarenih sati rada sa uvećanim koeficijentom (rad na praznik i noćni rad), kao i po osnovu dodatka za minuli rad zaposlenih. Na kraju poslovne 2022. godine Društvo ima 55 zaposlenih (prosječno 55). Obračun poreza i doprinosa izvršen je u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Prosječna bruto zarada u 2022. godini iznosi 843 EUR, dok je u 2021. taj iznos je bio 825 EUR; a u 2020. 816 EUR. Posmatrano sa aspekta neto primanja, uočava se da je program Evropa Sad, kojim su izvršena smanjenja dažbina iz bruto zarada, doveo do značajnog povećanja neto zarada, te je prosječna neto zarada u 2022. godini iznosila 694 EUR. Prethodne, 2021. godine prosječna neto zarada iznosila je 553 EUR, a 2020. godine 547 EUR.

U okviru ove grupe troškova knjiže se i troškovi naknada za članstvo u organima upravljanja Radio Televizije Budva. Savjet RTB-a broji pet članova koje je, uz procedure definisane Zakonom, imenovala opštinska Skupština. U skladu sa Odlukom koju je Skupština Opštine Budva donijela 4. septembra 2012. godine (0101-601/1), koja u neizmjenjenim parametrima važi i danas, Predsjednik Savjeta prima mjesečnu naknadu u neto iznosu od 250 EUR, a članovi po 200 EUR.

O p i s	01.01-31.12. 2022.	01.01-31.12. 2021.
1. Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi (AOP 212 Bilansa uspjeha)	602.845	472.079
- Troškovi neto zarada	459.173	365.533
- Troškovi naknada po ugovorima o djelu	93.920	56.373
- Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	6.050	7.800
- Troškovi naknada članovima Savjeta	7.700	9.717
- Ostali lični rashodi	36.002	32.656
2. Troškovi poreza i doprinosa	157.393	249.922
Troškovi poreza iz bruto zarada	24.194	55.648
Troškovi doprinosa za penzije	117.539	116.367
Troškovi ostalih doprinosa	15.659	77.907
IV Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja (AOP 211)	760.237	722.001

Naknada troškova dolaska na rad i sa rada zaposlenima se ne isplaćuje počev od 2017. godine, a ostali lični rashodi evidentirani su u iznosu od 36.002 EUR. Najveću stavku u ovim davanjima predstavlja iznos od 20.468 na ime solidarne pomoći za pedesetpetoro zaposlenih u pojedinačnoj neto vrijednosti od 300 EUR, od čega je 200 EUR isplaćeno u novcu, a 100 EUR u bonovima za trgovinu u Mega marketima, sa pripadajućim dažbinama. Za isplatu jubilarnih nagrada isplaćeno je 1.448 EUR, a otpremnine za odlazak u penziju jedne

zaposlene isplaćen je neto iznos od 2.811 EUR. Na ime troškova dnevnica za službena putovanja i ostalih troškova na službenim putovanjima (smještaj, ishrana, avio karte) utrošeno je ukupno 5.174 EUR.

Pomoć za liječenje data je jednom zaposlenom u iznosu od 1.000 EUR, 2.250 EUR utrošeno je za vrednosne vaučere na ime osmomartovskih poklona, a dva puta po 500 EUR isplaćeno je kao pomoć zaposlenima za slučaj smrti člana uže porodice. Ostatak vrijednosti do ukupnih davanja za ostale lične rashode iznosi 1.851 EUR, a odnosi se na razne naknade većem broju radnika, čija je najveća pojedinačna vrijednost 250 EUR.

4.13 NETO REZULTAT

O p i s	01.01-31.12. 2022.	01.01-31.12. 2021.
1. Dobitak prije oporezivanja	109.493	131.337
2. Gubitak prije oporezivanja	-	-
3. Poreski rashodi perioda	12.704	13.455
4. Odloženi poreski rashodi perioda	-	-
5. Odloženi poreski prihodi perioda	1.876	1.436
Neto dobitak (1-2-3-4+5)	98.665	119.318
Neto gubitak (2-1+3+4-5)	-	-

4.14 ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi zahtijevali korekcije i objelodanjivanja u finansijskim iskazima Društva za godinu koja se završava 31.decembra 2022.

4.15 POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE

4.15.1 Sudski sporovi

Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2022. godine vodi jedan sudski spor male vrijednosti radi naknade štete zbog povrede autorskih prava.

Po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod spora, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

4.15.2 Ostale potencijalne obaveze

Društvo je sa Opštinom Budva zaključilo Ugovor o preuzimanju poreskog duga, br. 707 od 07.12.2015. godine. Navedenim Ugovorom Opština Budva je preuzela isplatu obaveze prema Povjeriocu Ministarstvu Finansija Crne Gore - Poreskoj Upravi, po osnovu poreza i doprinosa pravnih prethodnika Društva u iznosu od 424.729 EUR za Radio Budvu i 523.784 EUR za

Televiziju Budva, što ukupno iznosi 948.513 EUR, periodom otplate decembar 2015. - jun 2020. godine, a prema usvojenom planu otplate od 55 anuiteta.

Od navedenog ugovorenog iznosa Društvo je priznalo iznos od 424.729 EUR po osnovu poreza i doprinosa pravnog prethodnika Radio Budve i iste je izmirivalo na način da je Opština Budva umanjivala uplaćena sredstva koja su bila predviđena godišnjim Budžetima po osnovu transfera za RTV Budva.

Obaveze za poreze i doprinose u iznosu od 523.784 EUR koje se odnose na drugog pravnog prethodnika - Televiziju Budva, Društvo nije priznalo u svojim poslovnim knjigama zbog nerješenog pravnog statusa Televizije Budva. Obaveze po ovom osnovu evidentirane su u bilansima Televizije Budva, a prilikom plaćanja dospjelih anuiteta Opština Budva je to činila pozivom na matični broj 02290715 – Televizija Budva d.o.o. Budva.

Po procjeni rukovodstva, iako još uvijek nije riješen pravni status pravnog prethodnika, Televizije Budva, Društvo neće biti izloženo gubicima po osnovu Ugovora o preuzimanju poreskog duga, br. 707 od 07.12.2015. godine.

4.16 UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

4.16.1 Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku (kamatnom riziku), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjjenjem izloženosti Društva ovim rizicima.

Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Crnoj Gori.

4.16.2 Tržišni rizik

U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima i u tom sklopu izloženo je tržišnom riziku koji se javlja kao devizni rizik i rizik od promjene kamatnih stopa. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva.

4.16.3 Devizni rizik

Društvo nije izloženo deviznom riziku jer obavlja svoje poslovanje u eurima, koji su funkcionalna valuta u Crnoj Gori.

4.16.4 Kamatni rizik

Društvo je izloženo riziku promene kamatnih stopa na sredstvima i obavezama kod kojih je kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.

4.16.5 Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja klijenata ili druge ugovorne strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za izloženost Društva po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, investiranja u hartije od vrijednosti, potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza. Društvo posluje sa kreditno sposobnim partnerima. Služba marketinga i finansija je odgovorna za praćenje kreditnog rizika partnera.

Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je na potraživanja od kupaca i na druga potraživanja. Nominalni iznos potraživanja, sastoji se od velikog broja potraživanja, i to potraživanja iz specifičnih poslova prethodnih godina (do 2015.) prema Opštini Budva, u iznosu od 84.165 EUR, drugih potraživanja koja su nastala po osnovu obaveza pravnog prehodnika "Televizije Budva", a koje je platilo Društvo u iznosu od 242.106 EUR i potraživanja od kupaca u iznosu od 37.719 EUR (Napomena 4.3).

4.16.6 Rizik likvidnosti

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbjeđuje da Društvo u svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospjele obaveze. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospjeća obaveza.

Ročnost dospjeća finansijskih obaveza Društva data je u sledećoj tabeli:

2022. godina	do 1 godine	od 1 do 2	od 2 do 5	Ukupno EUR
Obaveze iz poslovanja	25.344			25.344
Ostale krat. obaveze	41.039			41.039
	66.383			66.383
2021. godina	do 1	od 1 do 2	od 2 do 5	Ukupno EUR
Obaveze iz poslovanja	62.698			62.698
Ostale krat. obaveze	42.470			42.470
	105.169			105.169

Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan).

4.17 SEGMENTI POSLOVANJA

Segmenti poslovanja predstavljaju djelove Društva koje ostvaruju prihode i rashode, čije poslovne rezultate redovno prati rukovodstvo Društva i za koje postoje raspoložive zasebne finansijske informacije.

Društvo je organizovalo poslovanje shodno Zakonu o elektronskim medijima i vodi odvojeno računovodstvo za pružanje javnih usluga od obavljanja komercijalnih audio ili audiovizuelnih usluga.

U tom kontekstu, postoje dve vrste segmenata poslovanja shodno tome, na dan 31. decembra 2022. godine Društvo je imalo 2 segmenta o kojima se izvještava, a to su:

- Komercijalne usluge
- Javne usluge

Računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja finansijskih informacija o segmentima o kojima se izvještava su identične računovodstvenim politikama Društva objelodanjenim u napomeni 3.29 uz finansijske iskaze.

Informacije o segmentima o kojima se izvještava su date u nastavku teksta.

4.17.1 Prihodi, rashodi i rezultat

	Komercijalne usluge 2022.	Javne usluge 2022.	Komercijalne usluge 2021.	Javne usluge 2021.
I Poslovni prihodi:	108.446	1.024.229	89.772	934.977
Prihodi od prodaje	83.577	0	67.862	0
Ostali poslovni prihodi	24.869	1.024.229	21.910	934.977
II Poslovni rashodi	122.753	916.312	110.669	813.614
Troškovi materijala	2.822	45.047	2.084	36.465
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	55.452	704.785	53.027	668.974
Troškovi amortizacije i rezervisanja	1.675	44.840	173	44.622
Ostali poslovni rashodi	62.804	121.640	55.385	63.553
A. Poslovni rezultat	(14.307)	107.917	(20.897)	121.363
Finansijski prihodi	1	0		
Finansijski rashodi				
B Finansijski rezultat	1	0		
Ostali prihodi	4.388	11.493	33.077	
Ostali rashodi	0	0	2.205	
C Rezultat ostalih aktivnosti	4.388	11.493	30.872	
Rezultat prije oporezivanja	(9.918)	119.410	9.975	121.363

Rezultat po segmentima predstavlja višak prihoda nad rashodima za javne usluge, te negativan rezultat u komercijalnom dijelu poslovanja. Ovakav rezultat predstavlja mjeru koja se dostavlja rukovodstvu Društva u svrhu donošenja odluke o alociranju resursa u tom segmentu i ocjenjivanju njegovih performansi.

4.18 TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

U toku godine Društvo je u okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti stupa u poslovne odnose sa povezanim pravnim licima, i to:

- Matično lice: Opština Budva, kao direktni vlasnik,
- Ostala povezana lica (pravna lica koja se nalaze pod kontrolom Opštine Budva: TELEVIZIJA BUDVA DOO Budva, VODOVOD I KANALIZACIJA DOO Budva, KOMUNALNO DOO Budva, JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA, PARKING SERVIS DOO Budva, TURISTIČKA ORGANIZACIJA BUDVA, "Budva Sv Stefan Petrovac" DOO Budva;
- Ključno rukovodstvo: Izvršni Direktor i članovi Savjeta.

Vrijednost transakcija sa povezanim pravnim licima ne odstupaju od tržišne vrijednosti, a u toku 2022. i 2021. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:

4.18.1 Pozicije finansijskih iskaza u odnosima sa matičnim društvom

Naziv pozicije	2022. (EUR)	2021. (EUR)
Ostali poslovni prihodi	1.024.229	934.977
Druga potraživanja	84.165	84.165
Pasivna vremenska razgraničenja	129.144	169.121

4.18.2 Pozicije finansijskih iskaza u odnosima sa ostalim povezanim pravnim licima

Naziv pozicije	2022. (EUR)	2021. (EUR)
Prihodi od prodaje	2.250	5.562
Nabavke	2.079	2.196
Potraživanja od kupaca	626	853
Druga potraživanja	242.106	242.106
Aktivna vremenska razgraničenja	67.852	67.852
Obaveze za primljene avanse	2.107	2.107
Obaveze prema dobavljačima	64	5.699
Pasivna vremenska razgraničenja	129.144	169.121

4.19 ZARADE I OSTALE NAKNADE KLJUČNOG RUKOVODSTVA

Ključno rukovodstvo Društva čine izvršni direktor i članovi Savjeta. Naknade plaćene ili plative ključnom rukovodstvu po osnovu njihovog rada prikazane su u tabeli koja slijedi:

Opis	2022. (EUR)	2021. (EUR)
Zarade - direktor	27.156	25.036
Naknade - Savjet Društva	9.748	17.484
Ukupno:	36.904	42.520

*Uključuje neto zarade i naknade uvećane za poreze i doprinose na teret osiguranika.

Trošak naknada članovima Savjeta Društva značajno je manji u odnosu na prethodnu godinu. Razlog ovome leži u činjenici da, zbog pravnog vakuuma u procedurama odlučivanja, do septembra izvještajne godine Savjet broji samo dva člana, bez prava na punovažno odlučivanje. Ukupne mjesečne neto naknade, u okolnostima kada Savjet funkcioniše u punom sastavu, iznose 1.050 EUR (predsjednik Savjeta ima naknadu u iznosu od 250 EUR, a članovi u iznosu od po 200 EUR).

Tek od 6. septembra 2022. godine, Odbor povjerenika donio je Rješenje o imenovanju ostalih članova Savjeta Radio Televizije Budva.

4.20 NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA

Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja.

Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.

Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

4.21 PORESKI RIZICI

Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje kazni i zateznih kamata. Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznjetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj administraciji Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 65/01, 80/04 i 29/05 i Sl. list Crne Gore", br. 073/10, 020/11, 028/12, 008/15, 047/17 i 052/19), period zastarjelosti poreske obaveze je 5

godina, što znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih poreskih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala.

4.22 USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2022. i 2021. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze.

Odg. lice za sastavljanje fin. iskaza:

M.P.

Valentina Asanović, s.r.

Direktor:

Rade Tabaš, s.r.